

t60\_lattice2  
(TMXfy5dbSJYsp8ViCJGouG6QfYcSpuckczn)

October 27, 2020

Let  $v1\_xboole\_0 : \iota \Rightarrow o$  be given. Let  $m1\_subset\_1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$  be given. Let  $k5\_finsub\_1 : \iota \Rightarrow \iota$  be given. Let  $v2\_struct\_0 : \iota \Rightarrow o$  be given. Let  $v10\_lattices : \iota \Rightarrow o$  be given. Let  $v14\_lattices : \iota \Rightarrow o$  be given. Let  $l3\_lattices : \iota \Rightarrow o$  be given. Let  $v1\_funct\_1 : \iota \Rightarrow o$  be given. Let  $v1\_funct\_2 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$  be given. Let  $u1\_struct\_0 : \iota \Rightarrow \iota$  be given. Let  $k1\_zfmisc\_1 : \iota \Rightarrow \iota$  be given. Let  $k2\_zfmisc\_1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$  be given. Let  $r3\_lattices : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$  be given. Let  $k3\_funct\_2 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$  be given. Let  $k3\_lattice2 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$  be given. Assume the following.

$$\begin{aligned}
& \forall X0. (\neg v1\_xboole\_0 X0) \Rightarrow (\forall X1. (m1\_subset\_1 X1 (k5\_finsub\_1 \\
& X0)) \Rightarrow (\forall X2. ((\neg v2\_struct\_0 X2) \wedge ((v10\_lattices X2) \wedge ((v14\_lattices \\
& X2) \wedge (l3\_lattices X2)))) \Rightarrow (\forall X3. ((v1\_funct\_1 X3) \wedge ((v1\_funct\_2 \\
& X3 X0 (u1\_struct\_0 X2)) \wedge (m1\_subset\_1 X3 (k1\_zfmisc\_1 (k2\_zfmisc\_1 \\
& X0 (u1\_struct\_0 X2)))))) \Rightarrow (\forall X4. (m1\_subset\_1 X4 (u1\_struct\_0 \\
& X2)) \Rightarrow ((\forall X5. (m1\_subset\_1 X5 X0) \Rightarrow ((X5 \in X1) \Rightarrow (r3\_lattices \\
& X2 X4 (k3\_funct\_2 X0 (u1\_struct\_0 X2) X3 X5)))) \Rightarrow (r3\_lattices X2 \\
& X4 (k3\_lattice2 X0 X2 X1 X3))))))
\end{aligned} \tag{1}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& \forall X0. ((\neg v2\_struct\_0 X0) \wedge ((v10\_lattices X0) \wedge (l3\_lattices \\
& X0))) \Rightarrow (\forall X1. (m1\_subset\_1 X1 (u1\_struct\_0 X0)) \Rightarrow (\forall X2. \\
& (\neg v1\_xboole\_0 X2) \Rightarrow (\forall X3. (m1\_subset\_1 X3 (k5\_finsub\_1 X2)) \Rightarrow \\
& (\forall X4. ((v1\_funct\_1 X4) \wedge ((v1\_funct\_2 X4 X2 (u1\_struct\_0 \\
& X0)) \wedge (m1\_subset\_1 X4 (k1\_zfmisc\_1 (k2\_zfmisc\_1 X2 (u1\_struct\_0 \\
& X0)))))) \Rightarrow ((\exists X5. (m1\_subset\_1 X5 X2) \wedge ((X5 \in X3) \wedge (r3\_lattices \\
& X0 (k3\_funct\_2 X2 (u1\_struct\_0 X0) X4 X5) X1))) \Rightarrow (r3\_lattices X0 \\
& (k3\_lattice2 X2 X0 X3 X4) X1))))))
\end{aligned} \tag{2}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& \forall X0.\forall X1.\forall X2.\forall X3.((\neg v1\_xboole\_0 X0)\wedge \\
& ((\neg v2\_struct\_0 X1)\wedge((v10\_lattices X1)\wedge(l3\_lattices X1)))\wedge \\
& ((m1\_subset\_1 X2 (k5\_finsub\_1 X0))\wedge((v1\_funct\_1 X3)\wedge((v1\_funct\_2 \\
& X3 X0 (u1\_struct\_0 X1))\wedge(m1\_subset\_1 X3 (k1\_zfmisc\_1 (k2\_zfmisc\_1 \\
& X0 (u1\_struct\_0 X1))))))))\Rightarrow(m1\_subset\_1 (k3\_lattice2 X0 X1 X2 \\
& X3) (u1\_struct\_0 X1))
\end{aligned} \tag{3}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& \forall X0.\forall X1.\forall X2.\forall X3.((\neg v1\_xboole\_0 X0)\wedge \\
& (((v1\_funct\_1 X2)\wedge((v1\_funct\_2 X2 X0 X1)\wedge(m1\_subset\_1 X2 (k1\_zfmisc\_1 \\
& (k2\_zfmisc\_1 X0 X1))))))\wedge(m1\_subset\_1 X3 X0))\Rightarrow(m1\_subset\_1 ( \\
& k3\_funct\_2 X0 X1 X2 X3) X1)
\end{aligned} \tag{4}$$

**Theorem 1**

$$\begin{aligned}
& \forall X0.(\neg v1\_xboole\_0 X0)\Rightarrow(\forall X1.(m1\_subset\_1 X1 (k5\_finsub\_1 \\
& X0))\Rightarrow(\forall X2.((\neg v2\_struct\_0 X2)\wedge((v10\_lattices X2)\wedge((v14\_lattices \\
& X2)\wedge(l3\_lattices X2))))\Rightarrow(\forall X3.((v1\_funct\_1 X3)\wedge((v1\_funct\_2 \\
& X3 X0 (u1\_struct\_0 X2))\wedge(m1\_subset\_1 X3 (k1\_zfmisc\_1 (k2\_zfmisc\_1 \\
& X0 (u1\_struct\_0 X2))))))\Rightarrow(\forall X4.((v1\_funct\_1 X4)\wedge((v1\_funct\_2 \\
& X4 X0 (u1\_struct\_0 X2))\wedge(m1\_subset\_1 X4 (k1\_zfmisc\_1 (k2\_zfmisc\_1 \\
& X0 (u1\_struct\_0 X2))))))\Rightarrow((\forall X5.(m1\_subset\_1 X5 X0)\Rightarrow(( \\
& X5 \in X1)\Rightarrow(r3\_lattices X2 (k3\_funct\_2 X0 (u1\_struct\_0 X2) X3 X5) ( \\
& k3\_funct\_2 X0 (u1\_struct\_0 X2) X4 X5))))\Rightarrow(r3\_lattices X2 (k3\_lattice2 \\
& X0 X2 X1 X3) (k3\_lattice2 X0 X2 X1 X4))))))
\end{aligned}$$